

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОНУНААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭХИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОНУНААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

1931 жыл алтынны
15 күнүттөн тахсар

№30-31 (4298)

1973 жыл. Кулун тутар 13 күнү
ОПТУОРИНЬУК

Сыналта
2 харчы

Үрдүк наарааданан, күндү дүөгэлэрбит!



күргөттөрүн, бырааттарын кытары бирге иштер улуу Советский Союз тушунда, кинин өсөөхтөргөн төрөдү жемүскөбүттөр, бийин Ийэ дойдубут чөлүмүнүн, кини бары өтүмүн сайдыгы хаачыйыттары. Социалистический Аба дойду албан ааттаах летописьтар кинилер ааттара кылы жемүс буурубалаан суруллубута. Советский даяхталлар бийин дааны ар доннору кытары бир кенжэ туран коммунизм ууукашпаах даяхтал туталлар, сир үрдүгүр самай кырыктаах, самай кинилин обществоны айлалар. ССКП Кини Комитета советский даяхталларга бодо порубуулан, ахсаабат ар-

Советский даяхталларга

КҮНДҮ СОВЕТСКАЯ ДАХТАЛЛАР!
БИНИГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИЙЭ ДОЙДУ-
БУТ АЛБАН ААТТААХ КЫРГЫТТАРА!

Советский Союз Коммунистический партиятын Кини Комитета Энигини кулун тутар 3 күнүн, Даяхталлар аан дойдутаабы нунноринан—бүтүн аан дойду үлэниг даяхталларын сомболо-нууларын уонна бир саналаныларын бырааһынныгынан истигини эсерттир.

Бу саасы бырааһынныг биниги дойдубут-гар дымнээх норуот бүтүүнүн бырааһынныгынан буолла. Кини Бүгүн Советский Социалистический Республикалар Союзтарын үйэ агардаах юбилейн чабылган сандарар.

Советский даяхталлар элбөх националисттар социалистический государство, ССРС норуоттары тулхадыйбат дордохуулар сайдыларыгар уонна бөдөрөгүннэригэр дордохуулаах кылааты иллэрбиттэр. Кинилер бэйэлэрин абаларын, күргөттөрүн уонна бырааттарын кытары бирге улуу Советский Союз тулуттара, кинини өсөөхтөргөн жемүскөбүттөр, биниги Ийэ дойдубут чөлүмүнүн, кини бары өтүмүн сайдыгытын хаачыйыттары. Социалистический Аба дойду албан ааттаах летописьтар кинилер ааттара кылы жемүс буурубалаан суруллубута. Советский даяхталлар биниги дааны ардыну кытары бир кенжэ туран коммунизм баарбай дымтин туталлар, сир үрдүгүр самай кырыктаах, самай кинилин обществоны айлалар.

Социализм усулбуулатыгар, советский республикалар бырааттыы кыргыннэригэр бары националисттар даяхталларын балаһынычтара төрдүттөн уларыйда. Дымн кыгул уонна тэн бырааптаах кинилер бэйэлэрин кыра-дыкты талааннарын итигин дордохторун кызгини эрийаллар. Экономикада, културда, обществонай үлэ даяхталлар сүнгүн орулу оон-нообот уобаластара дин суох. Фабрикаларга уонна заводтарга колхозтарга уонна научнай лабораторияларга, окулаларга уонна балыы-наларга государственнай тэрилтэлэргэ уонна хаачыйы эйгэтигэр—ханны барытыгар даяхталлар кыһамнылаах илиилэр, кыдыр өйдөр, дууһаларын сылааһа наадалар. Ийэ дойду бийэтин кыргыттарын коммунистический тутууга өнгөлөрүн үрдүктүн сыналаны уонна сөптөөктүн билиитир.

Биниги советский норуот партия XXIV съезин, ССКП Кини Комитетин ахсыннытаабы Пленумун быһаарылырыттан, ССКП КИ Генеральной секретара Л. И. Брежнев «Советский Социалистический Республикалар Союзтарын 50 сылын туһунан» дакылаатыттан үскээ тахсыбыт соруктары алоххо иллэрингэ өрө күүрүүлээхтик үлэтир. Дойду бүтүннүтүн үрдүнэн социалистический кусталаһым долгуна түлээр. Пятилетка үһүс, быһаарылаах сылын «Адыах өрсүөтүнөн бастын хаачыйылаах элбөх бородууксуулан» дин бийобуой лозуна мелүүөннөр девизтеринэн буолла. Обществонай производство нөдүүһүн бары өтүмүн үрдэтэр иһин тэнийбит охсуһууга советский даяхталлар үрдүн өнөрүтүлөөх, айымнылаах үлэ кытаанах кичилээһин уонна харыстааһын хөлө-

бурун көрдүгүннэригэр сарбадалаһын суох. Биниги бүгүн даяхтарга—ийэ дойдуну кытыгытын чустотунан хайыһабыт. Кинилер, үүнэр көлүөнө бастын сүбөһиттэр, өсөөхтөргө үрдүн обществонай идеяны, майгы-сигини үтүктэн-нээх хаачыйылаарын итэллэр, кинилэри өйдөх-санаалаах, үлэни таптыыр, социалистический Ийэ дойдуга дүөрөлээх граждандар тына үүнэрэлэр.

Партия уонна правительство норуот өлбүн үйүтүн үрдэтэргэ, советский даяхталлар бэйэлэрин үүнэ туар нупурунай уонна духовнай кыдыһыларын телору хаачыйылаарын, ийэ-лин историн өлөхкө иллэрээлэригэр үлэни табыстаах усулбуулаһалларын туһугар мэлэ-рым кыһамаллар. Сыл ахсын мелүүөнүнэн сана кыартылар туһа кинилэрэллэр, өдө тэрилтэлэрин ситимэ үүнэр, дым үлэти чөлүтөр өлөх-дыах сулуусота сайлар. Даяхталлар үлэлэрин уонна өлөхторун-даяхтарын туһаларыга партия XXIV съези билиэтэбит даяхталларга халбага суох телорулаллар.

ССКП Кини Комитета биниги дойдубут даяхталларга советский государство ленинскэй тэо политикатын—норуоттар кини ардыларыгар эйэ уонна дордохуу политикатын бир саналан өйүлэлэрин астынан туран билиитир. Индонит-тай норуоттары геройлуу охсуһууларыгар бэйэлэрин бир саналаныларыннан, Биниги бастын империалистический агрессияны утары, аан дойдутаабы тыһаһын бары көрдүгүннэрин суох өнгөрүү иһин наасабай хансааһытга кытыгыларын кинилер сир үрдүгүр эйэ бөдөр-гүүрүгэр антикайдым көмөлөһөлөр. Интернационализм принциптеригэр баринилээх советский даяхталлар көмүл уонна дымнээх демократия, национальнай тутууга суох буолуу уонна социализм улуу идеяларын туһугар социалистический дойдудаабы дүөгөзөрүн планета бүтүннүтүн үлэниг даяхталларын кытары сибээстэрин кыргыттар.

ССРС-ка коммунистический тутууга советский даяхталлар үлүлүчүлээх өнгөлөрүн билитээн, советский даяхталлар Комитеттара даяхталлар аан дойдутаабы хансааһынарыгар ытар түтө түмүктөөх үлэти, советский норуот атын дойдугар норуоттарын кытары дордохуу тутун сайыннарыга уонна бөдөрөгүүгэ иллэрбит улахан кылаатын сыналалар. ССРС Верховнай Советин Президиуму советский даяхталлар Комитеттарын Норуоттар Дордохууларын ордынан наараадалаата.

ССКП Кини Комитета Энигини, советский даяхталлар, Ийэ дойду ити үрдүн наараадаатынан эсерттир.

Күндү даяхталлар! Сылайары билбэт үлэнигэр, биниги Аба дойдубут эрэлээх кыргыттар! Бу үлүүнээх күн ССКП Кини Комитета Энигэ, бодо дордохуулан, ахсаабат эрчин уонна чыгыс-чэбди буолууну, үлэ уонна өлбөрү итигэ ситиһинлэр, күргингэ үгүс үрүүнү, үгүнэн улахан дьолу-соргуну баарар!

Советский даяхталларга—толоннөх патриот-наларга, коммунизм тутууччыларга албан аат! Туругурдун биниги улуу социалистический Ийэ дойдубут!

СОВЕТСКАЯ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯТЫН КИНИ КОМИТЕТА.

Аба дойду албан ааттаах кыргыттар

Ал дойду бастын ийэр обществонай даяхталлар аан дойдутаабы нуннорин, кулун тутар 8 күнүн, алта уон үһүс күндү билитэргэ.

Биниги дойдубуттар даяхталлар бийин кинилер партия XXIV съези быһаарылыры алоххо иллэрэр ССРС КИ ахсыннытаабы (1972 с.) Планумун уонна Кромго халбаһуулаах үрүүлээх мунуахха ССКП Кини Комитетин Генеральной секретара Л. И. Брежнев дакылаатынан туруоруллубут соруктары төлөрөр иһин советский норуот үлэнигэ политический үлэ туар активный билиити-гар-майгытыгар бырааһын-ныгыттан.

Советский Союз Коммунистический партиятын Кини Комитета бийэтин эсерттигэр советский даяхталлар Кулун тутар 8 күнүн—аан дойду үлэниг даяхталларын сомболоһууларын уонна бир саналаныларын бырааһынныгынан истигини ахсаабат. Советский даяхталлар, дым билиэттер эсерттэр, элбөх националисттар социалистический государство, ССРС норуоттары тулхадыйбат дордохууларын сайдыларыга уонна бөдөрөгүүгэ сүнгүн кылааты иллэрэллэр. Бэйэлэрин айлаларын,

кимн, чыгыс-чэбди буолууну, үлэ уонна өлбөрү итигэ ситиһинлэр, күргингэ үгүс үрүүнү, үгүнэн улахан дьолу-соргуну баарар.

Бырааһынныг кинигэ—кулун тутар 7 күнүгэр Москвада ССРС Союзтарын Улахан төлүгүгэр столица партиянай, советский уонна обществонай тэрилтэлэрин предствителлэрин үрүүлээх мунуага буолла. Мустубут дым табарыстары Л. И. БРЕЖНЕВИ, Г. И. ВОРОНОВЫ, А. П. КИРИЛЕНКОНЫ, Ф. Д. КУЛАКОВУ, К. Т. МАЗУРОВУ, Д. С. ПОЛЯНСКИЙ, А. Н. ШЕЛЕННИН, Ю. В. АНДРОПОВУ, П. Н. ДЕМИЧЕВИ, В. И. ПОНОМАРЕВУ, М. С. СОЛОМЕНЦЕВУ, В. И. ДОЛГИЦУ, И. В. КАПИТОНОВУ, К. Ф. КАТУШЕВУ ити, өргө дээр намыраабат кыс табыһаһынан көрүстүлэр.

Мунуахха дакылааты советский даяхталлар Комитеттары председател Советский Союз Геройа В. В. ТЕРЕШКОВА — НИКОЛАЕВА өсөрдө.

Үрүүлээх мунуах кытылаахтар улахан өрө көтүлүүнүн ССКП Кини Комитеттар, ССРС Верховнай Советин Президиумугар, ССРС Министрлерин Советтар эсертэ суруу алыннылар. ССТА,

В. В. СЫСОЛЯТИНА ТЫЛЫН ЧИЭСТЭЭХТИК ТОЛОРОР

Эрилик Эрмения латын колхоз Хайахсыттарга бир-гөдөтин аныгылаһыт, ферма старшаа, оройун Советин депутата Варвара Сисолятина Сисолятина—колхоз иһин туттан аныгыр бастын ийэр үлэнигэ, Кини ахсыт юбилей-дөөх сыла бир фуражкый алаһтан 2045 кг үтүгэ алаһта, өткөн бийыл итилетка үһүс, быһаарылаах сылыгар бир фуражкый алаһтан ахсыт сылаагар 45 килограммынан

элбөх шыр сорудахтаах. Бастын манааһыт ахсыт тылын чыгэстээхтик төлөрөгө суоһу көрүүтүн кичээл, эһин аныгыты туһугар алаһтан үлэнигэр үтүгэи рөдөрүүнү ситиһэр. Ол күрдүк кини иһин ий түмүгүнэн та-ловоһулан 6256 кг үтүгэ ала-та, эбэтэр бир фуражкый алаһтан 181 кг олутар 432 кг үтүгэ алаһ, элбөх үрдүнэн бастаан ийэр.

Н. ФЕДОРОВ.

УНУС, БЫААРЫЛААХ СЫЛ: *тыя хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин
социалистической куоталаһыылары кэнһир*

БАСТЫННАРГА ТЭГНЭНИНГ

ЫАННЫҢСЫТТАР

(Биюдин фуражнай ынахтан үстү ыаһын — бастаы сыаһыара 5 мйта, иккче сыаһыара илгынну мйта кыдограмынны)

ЭРИЛИК ЭРИСТИЙН ААТЫНАН КОРХӨЗТАН

Кузьмина А. Т.	—658 246
Сысоевцева В. В.	—719 203
Трабукина В. К.	—676 202

ЛЕНИН ААТЫНАН КОЛХОЗТАН

Диодорова В. Н.	— 521	150
Егорова А. Г.	— 503	131
Артемьева А. С.	— 472	119
Дмищевская Х. С.	— 453	194
Старостина П. П.	— 461	177
Константинова М. М.	— 460	182

СУБУРУУСНАЙ ААТЫНАН СОЗХОЗТАН

Монастирская А. И.	—726	155
Саввина Е. П.	—637	155

ЫЧЧАТ СҮЭНҮНҮ НИТЭЭЧЧИЛЭР

(Бастакы сымынса сүлү азамал, икинч сымынса 5 жылга бирдик тобо узататын ан-
диграмм, үчүс сымынса сунжатаары орто
абалдын грамм)

СУБУРУУСНАЙ ААТЫНАН СОВХОЗТАН

Дагданча Г. Н.	— 285	61	316
Нидарпопова Т. В.	— 45	84	648
Собакина А. У.	— 45	75	400
Николзвек Е. Д.	— 46	75	513

ЛЕНИН АТЫНАН ПОЛХОЗТАН


Абрамова М. А.	—	51	64,6	406
Соболев Н. С.	—	61	60,1	390

ЭРИЛІК ЭРИСТИМІН ААТЫНАН КОЛХОЗТАН

Пестерев Н. Г.	—	40	70	460
Григорьева Ф. П.	—	31	71	476
Собакина Е. П.	—	35	60	400

КАРЛ МАРКС ААТЫНАН НӨЛХӨЗТӨН

Молначевская А. Н. — 59 63 420



НИКОЛАЕВСКАЯ УОБАЛАС. «Баштанская» совхозка сиби-
нээ интер. хэмжээтэ үзэбэ киридэ. Үдүн механизациялааһын тү-
мүтэр биер киһи 20% сибиһиньэ турар коруһун согототун ко-
дор кыахтааһа.

СИМОНОВА: оператор Василий Сын убадас аһылыгы тунтатар.
К. Дьяченко фотота. ССТА фотохрониката.

ИННИКИ—СУБУРУУСКОЙ ААТЫНАН СОВХОЗ

СЭНП райкомун бйртгүн, райсовет исполкомун ушма тѳа хайаймытыбатын ѳлннтэрн профсоюзн райкомун холбоун- тах муныахтарыгар оройуна хайаймытыбаларын, огдооме- ларын, участактарын, бернэгэ- дэлэрн, фермаларын ушма бернлнлэм ѳлннтэрн соци- алистическай куоталыагытарын 1973 сыл олунньу мйдах тѳ- муа дуулаабытына.

Былаа, экин сөрүдүктөрү минилерин туран, үүтү госулар-
ствога атылганынча 113,1 эки
атылганынча 68,3 бырамаат
туолка. 1972 жылдаа, 288 пест-
теринин элек үүт, 200 центе-
ринин элек эт атылганынча. Үүт
атылганын сөрүдүктөн Ленин
атылган колхоз 127,4 Ка-
ленин атылган колхоз 120,3.
Субурууской атылган сохко
145,2 бырамынча телорондор
сройкум көрдөрүүтүн тууларды-
лар.

Оройуон үрдүгүн үтүү палатовой маһын соруудада 105,4 быры-
ынан туюлда, ааспыт сымлаагар
419 центнериээн албах үтү маһы-
на. Бирдирдэ фураажай маһаһын
маһын соруудада 35 бырыһыан
толорудуһа, эбэтэр ааспыт
сылтан 7 килограммынан үрдэ-
тиллинэ. Үтүү палатовой маһын
соруудаһын Ленин аатынан кол-
хоз 103,2, Эриксэ Эриксини а-
тынан колхоз 102, Наалани а-
тынан колхоз 103,3 Субурууской
аатынан совхоз 122,9 бырыһыан
толордулар уһаа ааспыт сым-
лаа бөлүөрдүк аһаһаар.

Фермалартай бигрийн шахтан
сэхдэй Соловьевтаруу отделе-
ментын Батарий ферматын кол-
лектанс (старший Савкина Е. Н.)
129,6 кг. Тейра ферматын кол-
лектанс (старший Крончикова
Е. Н.) 115,7, Эрилий Эристини
ангийн коллектанс Улахан Сы-
ныа ферматын коллектанс
(старший Кузьмина А. Т.) 117
кг үүтү шаптар уулга баглан-
дзын шанынхысмыттаран Кузьми-
на А. Т. 218, Сысаятала В. В.

203, Тарабукина В. К. 202, Дюрова В. Н. 150, Егорова А. Г. 134, Монастырева А. И. 155, Савина Е. П. 155 кг үүтү малар бастаан ийэллөр.

Хонгутаах мичат сүөхүтүнү тэр асепотун коллектива (старший Давданча Г. Н.) сүөхүтү 285 сүөхүтүн 100 бырыһыан итэ, мича бипр сүөхү орто улаатымтын 23 кг, сууккатаабы абиллнтин 793 грамма, Тааццара коллектива (старший Давилова М. У.) 132 сүөхүтүн 100 бырыһыан итэ, бипр сүөхү орто улаатымтын 193 кг уонна сууккатаабы абиллнтин 641 грамма тэрдэн үчүгэй мөрдөрүүлээхтэр. Мичат сүөхүтү көрөөччүлэр Собакина А. У. 45 сүөхүтүн 100 бырыһыан итэ, бипр сүөхү мича улаатымтын 24 кг суукката абиллнтин 900 900 грамма, Никольская Е. П. 46 сүөхүтүн 100 бырыһыан итэ, бипр төбө мича улаатымтын 21 кг, сууккатаабы абиллнтин 727 грамма тэрдэри сүстүлэр.

Хятадаах отделението мийга биур бороон орта улаатыгтайн 23 кг, суукхатаады эбилянтыгтайн 793 грамма, Соговыах отделението биур бороон мийга улаатыгтайн 19 кг, суукхатаады эбилянтыгтайн 703 граммаг таарилцоо.

Холбогдмал мушгах, динч
төнгөл, общественнай суоху
пыстын тэрийнэ суолттай
маллар бородуукеуаи үрд-
тэнгэ төрөх бодол итэстэр
тахсыгытар, оройон хааа-
мстылаара, киинлэр өдөлсө-
лара, барыгдөлөрө млынот
бөлөгтэлиститалари толорууга,
ис кыахтары туһаныга тэрийэр
үлэни ситэти суох кылыгытарын
бэлгэтэ.

Од түмүгүр биір ынахтәй үү-
тү маһыһа оройуон орто кер-
дөрүүтүтүн Калинин аатынан
ноһуор 22 Кара Маркс аатынан

көлхөз 43 илгограмынан
арылары матылар Оройуон 198
манын кызматтары олууну мй-
дах бэлээннарчы төлөрбөтүлэр.
Утуу тусдаретнога атылаа-
нын соруадын Эрлинн Орестини
атынан көлхөз 61, Карл Маркс
атынан көлхөз 171 центнеринен
төлөрбөтүлэр.

Окуяны ыйга оройуон үрдү-
үн 54 ылах суогу туһага суох
олдо, ол ийигэр Леона атынан
көлхөзгө 12, Эрлинн Орестини
атынан көлхөзгө 11, совхозка
27, Оройуон үрдүүн 21 сылга
олдо, ол ийигэр Эрлинн 7,
совхозка 10.

Үгүйс хайнашмистайнарга ич-
мэг сүөлүнүү голонтууга үз
молтох туруулаа. Оргойн үр-
дүнээ ичмэг сүөлүү суукиаага
орто обилтинга 456 грамм буол-
дарына. Ленин ааткылаа колхоз-
ка 382, Эрлик Эрстини аатын
ааткылаа колхозка 350, Халхын аа-
тынаа колхозка 260, Карт Марс
аатынаа колхозка 372 эр грам-
га тэнгилэр. Манна ордух Эр-
лик Эрстини аатынаа колхоз-
тан Хостого, Хадар бэригдэ-
лэрэ, Ленин аатынаа колхозтан
Одүүлүү уучаага уоно
Карт Марс аатынаа колхоз ма-
дан өһөдлү.

Холбоонуудах мундах хайра-
лмэтибэлхэр социалистическэй
нуоталэйишларилар 64,6 баллы
илбэт СУВРУУСНАЙ АЛТЫН-
НАН СОВХОУ ВЕЛЭННЭЛЭН-
ААХТА уонга ССКП
райкомун бюротун, райсовет
исполкомун, профсоюз райкомун
президиумун хэбэ сымдар Кы-
һыл Энэмэлэра туттарыллына.
51,9 баллы илбэт Калинин аа-
тынан колхоз иккинэ, 48 баллы
илбэт Эрлэнэ Эрстуннэ патын-
нан колхоз үһүс, 42 баллаах
Лопна патынан колхоз төрдүс
уонга 20,7 баллы илбэт Нэри
Маркс патынан колхоз тухах
мүстэлэрэ ыллылар.

Отделенцелар, участантар,

Биртэдэлхэр куоталзынлары-
тар 89,9 болым хэбэт сохсэ
СОЛОВЬЕВУАБЫ отделеветэ,
кэаймылаарынн буолла уонна
көлөрүллэ кылдыр Гыбыл Зна-
нынн ылла. ХАДААР биртэдэ-
тэ пиллэ, КЫТААНАХ отделе-
ветэ үбүс микэ буолуулар.

Шашымын фермалар полимер-
тигитарын изоталабыларистар
биринчи фурансий мекетин Соловьев
отделеннотын БАТАРИ
батыннн ферма (старший Савина
Е. П.) 129,8 кг үүтү ман
бастагы. Эрликн Эрнстнн аш-
нынн комплекс УЛАХАН СЫЛЫН
фермата (старший Кузьмин
А. Т.) 117 кг үүтү ман нокте,
Соловьев отделеннотын ТАПБА
фермата (старший Кронинкова
Е. Н.) 115,7 кг үүтү ман үчүн
инженерлери ашмылар уюрга
профсоюз райкомун президиумун
уонга ты хахашыстыбатын
управленнотын юбо силдэр
түмнотын туттарарга.

Биприцетон маанимисттар
дуоаланыяларыгар биприц фу-
рорайн мяхтан КУЗЬМИНА
А. Т. 216 кг үүтү мян бастакы,
СЫСОЛЯТИНА В. В. 203 кг
үүтү мян микус, ТАРАБУКИНА
В. К. 202 кг үтү мяч үңс
мигестазир, млылар уонна ил-
иисаирэ, үһүн Эрлик Эрли-
тин эатын колхозтад, таа
хотонайсыгыбатын управлене-
тын, профессора райкомун прези-
думун көбөрүлл сиздэр
эмилеин туттарыга

Ийчиг сүүхүүр дитэр зөвлөснэр
куоталаһыгларыг. Кыганах
отделениетийн ХОМУСТААХ
звенота (стартай Дагданча Г.Н.)
бир бороон суунактаады орто
обилититийн 793 грамма, мйга
улаатымтын 23 кг-мга чирээрэди
бестини. Сылаг отделениетийн
ГААНЛАРА Ферматийн звенота
(стартай Данилова М. У.) бо-
роон суунактаады обилититийн
341 грамма, мйдалаатын 19.8

килограммга тгэрдэн дикис нис-
гэлэри малмлар. Кинилэргэ
гыл хахаймсыгыбгын управле-
пегын, профсоюз райономун пре-
зидиумун хохортуу гылдэр
зымпылын тутгарга.

Чысат сууһуну бириктирээ
питэстчилэр куоталаһыыларытар
СОБАКИНА А. У. 45 бороону
100 бырыһыан итэл, биридин
төбө сууккатаабы эбиллээтин
900 граммга, мйдаабы улаатымы-
тын 24 килограммга тиздэ
бистана, НИКОЛАЕВА Б. Д. 45
бороону 100 бырыһыан итэл
биридинлэрэ сууккатаабы эбил-
диһини 727 граммга, мй уста-
та улаатымыларын 21 кг тиздэ
иникс, ИЛЛАРИОНОВА Т. В. 45
бороону 100 бырыһыан итэл,
сууккатаабы эбиллээтин 606
граммга, мйдаабы улаатымытын
18 кг тиздэ үһүс мвэстэнк
аллылар. Тыа хайаһымытыбатын
уураһынытын, профсоюз рай-
комун президиумун Бочуоту-
лай грамоталарын туттарарга.

Холбогдмал мушгын об-
щественнай сүхүү хьстгын тэ-
рийнгэ, сүхүүтэн ымыллар бо-
родуусуяны үрдэгнэ баар
итэбэстэр туоратымга практи-
чеснай дьааллары ылахалары-
гар олон ылымылыбыт абээн-
галыстибэлэр, быланнаах со-
рудахтар туолуулары хьаачы-
балларыгар колхозтар председа-
тевлэрин, совхоз дирэктэрийн,
парткомвар, магнайгы-сүхүүх
партнийн тэригдэлэр секретарь-
лары, пэвэлнэктэр Советтарын
председателэлэрин уолна проф-
союз жисткомпарин абэриивас-
тэти, Карл Маркс аатын кол-
хоз председателигэр Лыткин
В. С. уолна доотехник Егоров
Г. Ф. ый айны түһэриллэр от-
чуоту комнэтар түһэрбэтэрин
ыйна турал сэрэтин өгөһулун-
на уолна сүхүү хьстгын тэ-
рийн турулун гүһукал бу кол-
хоз саллалатын отчуотун кулун
тутар ыйна итэргэ уураах
ылымына

ОРОЙУОН ХАААЙЫСТЫБАЛАРЫН СҮӨНҮ ИИТИИТИГЭР 1973 СЫЛ

	Ынах сүөһү				Ол иһигэр ынах				Сылагы				Ол иһигэр бис				Ынах төрөөтө		Ынах сүөһү өлүүтэ		Ол иһигэр ныйраҕы	
	былаан	туолла	%	1972 с. Ү	былаан	туолла	%	1972 с. Ү	былаан	туолла	%	1972 с. Ү	былаан	туолла	%	1972 с. Ү	1972 с.	1973 с.	1972 с.	1973 с.	1972 с.	1973 с.
Денис	2510	2568	102,3	+56	1020	991	97,2	+26	2870	2354	82,2	-119	1300	1470	113,1	+221	177	188	31	17	20	11
Э. Эристини	4181	4835	107,9	+210	1830	1780	97,3	+138	3030	2579	85,1	-66	1480	1588	107,3	+44	488	447	27	16	4	5
Каллини	1750	1759	100,5	+42	715	697	97,5	+65	880	812	92,4	+21	430	469	109,1	+44	106	130	10	10	3	3
Карл Маркс	1700	1810	106,5	+125	690	657	95,2	+81	703	629	89,9	+19	330	323	97,9	+20	171	150	8	2	4	—
Субуруускай	7000	7356	105,1	+263	2725	2561	94,0	+104	4050	3715	91,7	+124	2060	2007	97,4	+95	715	629	60	60	22	23
Ор. үрдүнэн	17440	18328	105,1	+690	6980	6686	95,8	+414	11130	10069	89,9	-21	5600	5857	104,6	+336	1657	1544	136	105	53	42

ҮЛЭ ДЫССИПИЛИНЭТИН, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЭРЭЭДЭН
ТУНГАР КОЛЛЕКТИВНАЙ МОРАЛЬНАЙ УОННА
МАТЕРИАЛЬНАЙ ЭППИЭТИНЭН СУГУӨХЛҮТ

Салгы дүүтэ		Ол ийгэр кулун		Эт охонуута (центнер)				Үүт маловой шима (центнер)				Биир фуражнай минхтан мална (кг)				Үүтү госуларство агыллааһын (центнер)				Этн госуларство агыллааһын (центнер)			
1972 с.	1973 с.	1972 с.	1973 с.	1 квартал былалана	туолма	%	1972 с.	1 квартал былалана	туолма	%	1972 с.	1 квартал былалана	туолма	%	1972 с.	1 квартал былалана	туолма	%	1972 с.	1 квартал былалана	туолма	%	
9	5	—	—	—	766	—	—	1824	1140	62,5	+203	232	137	59,1	820	871	106,2	+315	460	653	141,9	+225	
4	10	—	—	—	1186	—	—	3520	2103	59,8	+232	248	136	54,8	1770	1546	87,3	+847	830	1158	139,5	+97	
2	1	—	—	—	443	—	—	976	580	59,4	+111	224	91	40,6	470	354	75,3	+94	220	443	201,3	+152	
5	1	—	—	—	110	—	—	976	210	21,6	-31	232	27	20,3	470	81	17,2	-89	220	133	60,4	-145	
79	13	—	—	—	1304	—	—	4144	2827	68,2	+509	224	149	66,5	2370	1862	78,6	+579	1270	1306	102,8	+1322	
99	20	—	—	—	3809	—	—	11440	6890	60,2	+1014	234	127	54,3	5900	4714	79,9	+1746	3020	3300	121,5	+4763	



СНИМӨККА: бастаны сытыы хапсыһы биир тыҥаһын-
наах түгөһэ.

КУЛУН тутар 2—4 күнлэригэр А. К. Софронов аатынан оройуонабы спортнай салайа эиҥҥэ тустууга биригдэллөө бастыыр-һиһ «Спартак» КОО республикатаабы кураһаһинта буолан ааста. Манна барыта 15 нуораттартан уонна оройуонартан 97 тустуук кыттыһыа ыла. Ол иһинэр 27 ССРС спордун маастардара уонна маастарга кандидаттара, 41 бастаки рэйдтаах бөһөсөр буоллар.

Күрэхтəйиң ыһтымылхтарын тəрийэр комиссия председатели, райсовет исполкомун председатели солбуйааччы М. И. БЕЛЫХ, республикатаары «Спартак» РСФСР председатели С. С. ЖИРКОВ, комсомол райкомун бастагы секретара П. И. УАРОВ, оройуонааары спорткомитет председатели Е. М. ФЕОФАНОВ истэтинник эбэрдэниилэр. Ити көөнүттөн күрэхтəйиң былаарыи көмүл тустууга ССРС спордуи маастардара ЮРИЙ НИКОЛАЕВ (Якутскай), ИВАН ЗАХАРОВ (Чурапчы), ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ (Верховинскай) ветераннар.

ТӨГҮРҮК нобүрөг хүн кор-
схүүлэр, кырдын даван,
хабырдын бардылар. Итини сас-
таан кууэтээрланан быһаармаха
сөл. Ол курдун 48 кг ийһаһы-
наахтарга ССРС спордун мааста-
рылар икки кандидат уонна
иттлара бастаки разрядтаах-
тар, 52 килограмнаахтарга ик-
ки эрө иккис разрядтаахтар, 57
кг ССРС спордун икки маастара,
4 кандидаттара, 5 бастаки раз-
рядтаах бааллар. Оттон 62 ки-
лограмнаахтарга 17, 68 уонна 74
кг ийһаһынаахтарга 12-лии
бүөс күөн нөрүсүлэр. Ол да
иһин иккис эргиргээн хайы-үйэ

ТОГУРҮК КӨБҮӨР
ТУҢҮЛГЭТЭ

нүрэхтэйлтийн туорайн сав-
даламынтай барда. Илхис
эрсийр нэжлнтөн 17 бодос сал-
гын тусар быраантарын сүтэр
дэлэр.

48 кг ыяаһыкшаахтарга
Ньурбаттан сэддээр Василий
Алексеев, Чурапчыттан Василий
Данилов, Проконий Иванов ор-
дук тахсымылаахтык тубушну-
лар. Бу күрэхтэһин үгүс үүһүн
пйэр тустууктар бааларын көр-
дөрдө. Ол Виктор Никитин (Ал-
ма), Юрий Николаев (СГУ),
Иван, Петр Пеустровтар, Ва-
сий Консантинов, Виктор Ва-
сильев, Николай Ронин, Никол
Брызгаев, Захар Чуков, Федор
Попов (оволонон эрдэ туорал
хаалбыта), Аркадий Сефронюв,
Валентина Феофанов (бары чу-
ратчылар) уо.д.а. Ону тэнэ бу
күрэхтэһиннэ Кэбээин оройуонун
бестөсөрө үгүһү баһыннах
кабинеттарын чорботоп бөлүө-
түэххэ сол. Кинилэри ССРС
спордун маастарыгар кандидат,
биигин биир дойдунлаахтык Ни-
колай Кардатееский эрчийбит.

62 кг мийааһыннаахтарга Василий Константинов (Чурапча) ширинтэ корөөччүлөр болроон-голорун улахаһынны тарта. Кипи улахан сымбирда пириилээх-тахсыылаах, үрдүн культурааах бодос буоларын кордөрдо. Ол курдук уруккута Чурапчытаагы спортнай оскуола пиялээч-чигин, билигин Орджовикдөө-скай оройуонтан кэлэн түстү-бүт, бу мийааһынна ресублика бигр биллэр-көстөр бөбөһү

раңчы), Семен Алексеев (Чуу-ба) уонна Петр Шестаков, Захар Чууроо (иниитин чуураңчылар) уонна Василий Константинов (Чуураңчы), Степан Заморичкин (Ордунаиндзевская) уонна Вячеслав Ильянов (Чуураңчы), Анатолий Алексеев (Якутская) уонна Виктор Игнатьев (Амса), Анатолий Алексеев (Якутская) кинирээлэригэр улаханник кыахынан сылдьар. Ол сөн даҕаны, Ньардым дарааны, баһымахтын бэрэбэстийер. Хардыраа утары албастары туттуулаһаһылар.

Үс-нүнээх дублар хатемы
кэлииттэн кийиһини арытан
«Спартак» ИСО республикатааҕы

барьтан снорду сажарынчлануу
болдомтологун ордук тарта.

Спортсменнар түмүк парадтарын күрөштөйүн кылабынай сунауйата Н. Н. Волков түмүк ийгилинээр. Чемпионлорга ымычлар, бастан ачкылаах диктонынры, жетонлорд, саялаах бөлөктөрү үрүүдөз бөлөк-майыга туттаралар. Оттон биринтөөк мизетер» тиксибиттер тулаанлаах диктонарнаа, жетонларнаа надаралдалааннаа. Күрөштөйүн бөлөк-майыга «Спартак» ИСО республикатаа күрөштөйүн бөлөк-майыга чемпионнаа тулаанлар.

С. АЛЕКСЕЕВ



СНИМКИ: Саха АССР, РСФСР уонна ССРС үтүөлээх тренерэ, Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала Дин-трий Петрович Норкин сынньалаң иэнигэр интимилаахчытыгар суба-ама-бизэрэ.

С. ЧИЧИГИНАРОВ фотолар.



С. В. МИХАЛКОВ

Надпись советской скульптуры
Сергей Владимирович Мухомов
60 летия твоего.

С. Д. Михалков — ораторго ажиллах анхны аймгийн дарга, автордара, үзэгч сурулбар, сэтгүүлч, драматург уонна сценарист. Постки нигэс билинни ораторго ажиллах аймгийн дарга адалытара. Обществени посты, улахан билинниги уну, дучу ажиллах тэмалары суруллубут «Сайал уонна буобура», «Холуочубут куобух», «Буруйу овору уонна нааастааны», «О. Д. А. үгэлэр кыбгытара», «Райтар», «Байагэ пламатын», «Илья Головин» дигэ Михалков пресадара советнай драматическ учууэдики биллээлэр.

С. В. Михалков кинематографу
был известен еще ребенком.
Суруйлаччы—1962 сыттан «Фе-
тия» дин сатирическый жана
журнал кылаачылар ретинде.
СССР фотохроника.

Сааскы өртөөлүн

Ходуна уонна мэтчирэг сир-
дэри туусарымыга славскы орто-
бун залыкатын полхоостар уонна
сонхох хоһутатан түһэрэллэр.
Залына кулуу тутар- сагалыттар
райсовеика түһэриллэхтөөх. Бу
түһэриллэбит залыка кулуу ту-
тар ый 20 күнүтөр бэрдэллөөх.
төөх.

Оттоп Мылдажааым ууластагар бээлэрини өртөөлүн тирээн кал-
биттар эрэ өрө мөхсө түспүтү-
төрө, суултатыгар эрэ ымыамта
буалбуттара.

С. ИННОКЕНТЬЕВ,
десник.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Аан дайду тематыгар бэснэдэ **ЧИЛИ: НОРУОТ КҮҮСТЭРИН
УЛАХАН КЫАЙЫЛАРА**

Чили—Европаттан, Азияттан, Африкаттан азбэх тыһымча километр ыраак ситан Латинскай Америка континентин дойдуларыттан биридестер. Кээлэрин күнүгэр бу дойдуга аан дойду обществонкоһун бүтүнүгүн болдомтого хататта.

Дэмжээ адгас соторутнаахыг дээр тас, сүүршээг Хотуу Америкатаахы, монголчууд хаагайхнаа озорбут бу дайдулар имперализмы утары турбутулар уонна ол утары туруу дэмжбэтэ кулуу тутар 4 күнүтэр национальай конгресс (парламент) бийэринал бийэрииллэбэттүгэр буолар.

Икин сым аниараа оттуур
президент билибартар халгас
партиялар кандидаттара Саяла-
дар Альянде кызылбатын түмү-
гөр Чалы былаагыгар перуит
соморолонуутун правительствота
кирбизга. Кини туту калан дой-
ду социалистическойды сый-
чыгыгар суол арымнахтаах

социальной-экономической ула-
рыттылар революционный ха-
рактердаах киэн программала-
рын олохтоонунга турунмута.

Билээн турар, итинник программаны олохло килээрэни атын дойдударга бэбэлэрин дьахэлэринг курдук дьаһайа үөрэммит Уолл-Стрит бизнес-меннэрин ахтыбатахха даһани, бөдөг сирн бас бэлэччлэр, капиталлашлар, сөбүлээбэтхэрэ. Килин кэмгэ норуот сомоһолоһуутун правительствотын сууаларар уонна Чилигэ урукку барыдаһи чадүгөр түһэрэр сьеллаах дас да саагабардар ардылабытыра. Кинигэр бары кэригэ АХШ кили разведкальыр управлениетынан уонна Америка монополиндарынан, чуолпан «Итт» номманиенан, гэриллибиттэ.

Политический саясаттар
 экономический саясаттарын,
 Чели нуруотун хаалыыстаба-
 тын сатарытарга сорууларын

нан сэтэриллэнбүттөрө.

Революционий дэглэлээр сууттанынхариуцай нуруут сомодолууутун партиядарын нуруутан тэрийнхэтэх уошн амаагарымга тирднхэтэх бичигбарининишээр хампаанша итгиний бичимга-майгыга митилнабыта. Кыргыз, Чили конституцнтийн бичиматынау правительство парламент минилэр буолбакко, президент минилэр ашнотинлар, отгон президент бичибара есөө да ирэхх 1976 сыллаахха эрэ митилмаахтгах. Ол гмнан бараа, национал кнн конгресска утарылавар нэртинилэр мингэ үс гыммыт экзитин алаахтарына президент Америке отставкада тахсарга күүлнхх уошн нуруут сомодолууутун правительствота суулларылнхх этэ. Ол эрээри реакцир ити суоттанынлара олохтэ клирбэт далааланымиттара, Утарыотчидлар миндааттар үс гыммыт минилэрин бичмаааваар биччагыга дээрн илгэ олоорбут минсэтээрнтэн сороорун сүтэринхх.

Коммунистар, социалистар
уонна поручот сомбоһолуутун

партияларын Федерациянын уюмунда атын да бастаган жерге жетүүсүз, президенттерин тастаганга өтөр буулукта, кинилер националдуу жонго-ка бейнесин позицияларын бодор готтулуу.

«Поручи сомоголохуута бичиг барддаг бэрэбэрхэни сүтгэж лээхтэй тулгуурдаг», — дэж суруйда махан энбэтээлэн Францис «Юнайтед» хаймга — сайдын дайду шинээдэ да тавьмаарда да өсөөхтөрүн суутганынларэ уотни бичгээлөөрхэнээрэ олобо суох булган тэвчээлдэнэ.

Кыргыздын, норуот сомоболуу тууун партияларын кандидаттарын ичин Сальватор Альвеземи кайымыга тирпат президент билимбиздин бөрөлүлүктүзүр азыс бырышынанын эл-бөкүлөс бөрүлүнчү. Раднован уюмга телевиденцияны тил этир-тир президент ити чакчыны «Чили тулугар, дейдуга бөрө-дети уюмга демократический жогүлүзүр олохтоошун тулугар турууш» билимбиздин сылапала-та.

A. KPACTHOB
CCTA

ИНСТИТУТ ААДЫРЫСПЫТ: почтовый индекс 678700, Чурапты с. Каз. Марш
Ул. 12. ТЕЛЕФОННАРЫБЫТ: редактор— 2-13-04, стедкар—2-14-04, устай—
2-15-04.

«Сага» (Иванов Иван) — орган Чурапчинского райкома КПСС и райкома депутатов трудящихся Якутской АССР.